

# L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMIES DE VARIES SOCIETATS DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número.....	0'05 cén. <sup>s</sup> pta.
A domicili. Es trimestre.....	0'65 "
Un any.....	2'60 "
Per dotzenes.....	0'45 "
Núm. <sup>s</sup> atrassats des 2. <sup>a</sup> tom... Id. id. des 1. <sup>a</sup> tom...	0'06 0'07 "

SONARÁ CADA DISSAPTE COM HA SONAT FINS ARA  
SI TÉ VENT Á SA FLAUTA.

ADMINISTRACIÓ: CADENA DE CORT, N.º 44.

Fòra Palma. Dins Mallorca.....	13 mesos.... 0'85
1 any.....	3'25
Dins Espanya.....	13 mesos.... 1'60
1 any.....	3'50
A Ultramar y s'Estrangé.....	13 mesos.... 1'50
1 any.....	5'00

## ES TEATRO.

Si es Teatro es escola de bones costums, tenim que Palma, una població de prop de setanta mil ànimes, no té prou amor per sostení aquesta escola y es seus atractius. Es xocant que nòltros que brevetjám d'ilustració y de bon gust hajam de passá temps y més temps sense porà ensaborí ses admirables produccions de l'art. No será qüestió de doblés, puis axecantsè cases que son verdades palaus, corrent p'es carrés cotxos que casi son carròsses, y veient per totes parts una refinada ostentació; no serán es doblés sa causa de no porà sostení un Teatro no més que sia per uns quants mesos. Altres causes hey ha qu'à n'es nòstro entendre influeixen poderosament perqu'es Teatro sia per avuy magatsèm d'arañes y no temple del sentiment y de sa poesia.

Per tot arreu y més encara à ses grans capitals se nota un moviment repulsiu envers ses obres clàssiques; y de cada dia se nota més afició à n'aquest gust d'última hora qu'es diu naturalisme. No dirèm si aquest naturalisme es introducció de sa decadència ó si es preludi d'un gust novell; lo que si porèm assegurá qu'es Teatro amb sos exemples de bona moral de que feya gala; ses brillants produccions des gènits; s'idealisme axí com heu entenian es bons mestres, ha finit y fineix tot baix de sa pressió des nou estil que tot heu presenta nuhu, sense aquell vel preciós des pudor y sa vergoña amb qu'es clàssichs revestian ses seus obres inmortals. Nòltros creym qu'axò será una raitxa de vent que passa per ses divines regions de l'art: nòltros creym que may per may, mentres duri un'espira de bon sentiment à dins es nòstro còr, aquest nou estil será proclamat universal, puis per nòltros, sa veritat si no es ben dita y ben entesa es molt més perillosa per l'art que sa mentida engalanada amb ropaçges y atractius de bon gust. Entre es naturalisme desvergoñit y s'idealism-

me romàntich preferim s'honestitat encara qu'es valga d'escenes inverosímils; sòls que vejèm sentiment y bon exemple ja mos agrada, y à n'es nòstro entendre axò es l'art que no morirà jamay.

Gracies à Deu sa repulsió que senten els mallorquins envers des Teatro no obheix exclusivament à n'aquesta causa; s'especialitat de ses costums intimes, sa diferència d'aspiracions, s'austeritat de moltes families, sa religió, sa vida casolana es, no hay ha cap dupla, sa clau que tanca y no obri ses pòrtes des nòstro Teatro.

Aquí sa gent alta aspira à una vida semi feudal, s'occupa amb actes interiors, no hay ha ostentació just per vanagloria sinó per instinct natural, ses seus costums fan que sian antigues, es gent de ca-séua, no se pòt compará per lo mateix s'aristocracia mallorquina amb cap altre aristocracia del mon. Sa classe mitja ocupada amb negòcis ó amb trabays intel·lectuals defuitx també de ses diversions teatrals, perqu'essent s'economia es punt principal de sa séua vida y essent es nòstro Teatro massa ecsigent amb lo que se refereix à sa moda y à n'es boato, natural es qu'aquesta classe de persones se retrègan evitant axí un gasto oposat à n'es seu caracte y à n'ets seus principis econòmichs. Y es menestrals tothom sab lo que fan y à lo qu'aspiran; un cavallet, una galereta, unes casetes à Sou Rapiña ó à n'el Terreno, y ja los teniu contents y satisfets. Llavò à quina familia deixa sa casa en mans d'una servitud tan malcriada com sa que s'usa?

A més també hay ha altres motius poderosos que retrèuen à molta gent de ses representacions teatrals; aquí à Mallorca, per bé que digan, hay ha gust critich qu'es diferencia amb so gust sentimental, en qu'un analisa mentres que s'altre no més gòsa; y aquest gust critich, qu'es natiu, influeix perqu'es nòstro Teatro se veja desert casi sempre perque casi may veym una companyia digna y mereixedora de s'atenció d'un públic que ja de si es refractari à certs espectacles en que l'art va p'es niguls.

Y per axò mateix es precis à tota còsta fè públich, però públich il·lustrat, qu'à primera vista compreng a lo hermos y sàpia distingí lo xarèch de lo honest tot d'un còp.

Primerament tòca à sa Diputació es protegió es Teatro no tenguent aquest edifici com una finca reproductiva, sinó com un'espècie d'hospital per curar sa malaltia qu'es diu rudesa y mal gust. Sa Diputació no ha de consentí jamay qu'un empessari de bona fè fassa bancaròta per havè presentat un espectacle digne y decorós; no bastan paraules, es precis obres; no cal di que ses mil pessetes que cobra sa Diputació com à renda fan bon servei per actes meritòris; altres mèdis té sa Diputació per no desatendre aquells humanitaris servicis; es necessari pensà més envant; si avuy es Teatro es una finca reproductiva, demà quant no hay haja públich ni empessaris, ¿de que serveix? y després, ¿quina població d'Espanya es sa que no pòt sostení un miserable Teatro? dirán que sa Diputació no dispón de mèdis perque la gent no sia refractaria à n'ets espectacles teatrals; ydd si axò es vè, al mènos que fassa veure que no entra en ses seus mires sa qüestió especulativa; qu'encarrèch sa direcció des Teatro à una persona intelligent, que may en fal·tan; y que no demán un doblé de renda; qu'indirectament sia sa Diputació es sostentiment des Teatro y des bon gust; y ja que per s'ornato d'aquell edifici se gastaren, bé ó malament, uns quants mils duros, s'affluix d'unes quantes mils pessetes anuals perque puga estar ubert es nòstro colissèu y se puga formar públich, cosa qu'es difícil si no hay ha desprendiment y uua mica d'amor à l'art.

Y després, y à poch poch, hay haurà públich y empessaris y tot lo que se vulga.

F. G.

## TOT PASSA.

---

Neix la flor y apenes náda  
D'entre perfums y colors,  
Quant ja espera son aymada,  
Papayona engalanada  
Amb lleugeresa y primors.

Vé el capvespre, el sòl s'apaga,  
Fuitx corrents la clara llum,  
La floreta ja s'amaga,  
Cau la fulla seca y vaga  
Sense els colors ni perfume.

Neix l'aucell y el primer dia  
Que contempla boscós y valls  
Ja n'espera qui li trifa  
El sustent y qui li fia  
Llibertat amb greus traballs.

Vé amb tenebres la tardor,  
Buyda els arbres lo mestral,  
Plòra l'aucell de dolor  
Quant veu fuya son amor,  
Y per tèrra son caudal.

Neix la fontana agradosa  
Baix de cèl tot pur y blau,  
Quant tot seguit y afanyosa  
Corea corrent capritxosa  
Per trobar son ric palau.

Vé l'estiu y la fontana  
Sense salts ni sense bots,  
Pobre corrent y mundana,  
Ja no arriba à la cabana  
Per donar vida als rebrots.

Y neix l'hòme y quant destria  
La tristor que l'enrevélta  
Quant ja espera dolsa aymia,  
Que n'es del góig ampla vía,  
Y quant arriba ja's mòrta.

Passa la vida correns  
Còm cavall que may repòsa,  
Y n'es tan cruel lo temps  
Que per més bèfa y tormentos  
Li obri als pèus fexuga llòsa.

Y la flòr y l'aucellet,  
Y la fontana garris,  
Y l'hòme que viu estret,  
Tots cercan camí mes dret  
Fugint de lo qu'es mentida.

\*\*\*

## TAL COM SE SEMBRA SE CUY.

---

En temps d'una pèste horrorosa de aquelles que fan nòm dins s'història, vivian à un mateix poble dues famílies; les quals se componian de pare y mare, y un sòl fiy cadascuna. Vivian totes dues à un mateix carré, y per casualitat moriren es dos pares de pèste un mateix dia. Poreu pensà còm quedarián

aquelles pobres; havían de viure des seu trabay, y ademés corria à conta seu sa educació d'aquell infantó que cadascuna tenia.

Una de ses dues viudes qu'havia nòm Rita, donà una educació à u' es seu fiy, sòlida y vertadera, perque feya es contes y deya:

—Si aquest infant méu surt un bon atlòt, sera sa méua felicitat.

En efecte, desde molt petit comensà à vetló com un àngel sa persona d'En Miquelet, (aquest era es seu nòm); no l'confià à una *tetey* qualsevol perque sabia ses males conseqüències que du aquesta deixadèss reprobable; no se poria avenir de qu'hey hagués mares tan poch cuydades des seus infantons, que confiassen aquells richs tresors à personnes sense judici ni coneixement, esposats si no à pèdre la vida à està baldats per à sempre. Tampoch va essè còm aquelles altres mares qu'amb sa llet, ja hey mesclan sa venjansa, si En Miquelet se feya mal ó qualche nin de sa séua edat l'havia disgustat, no empleava per ferlo caillà aquella paraula qu'està sempre en boca de tantes «Escup y li pegarèm:» no; lo que li deya era: «Veus, no vajes per aquí y no tornarás caure;» «En Tomeuet no heu ha fét apòsta, 'vina y te señaré;» «Digués una Ave-maria à la Puríssima y es malí s'en anirà;» «Ets atlòts bous atlòts no plòren per tan pòca cosa.» Amb aquestes llissonetes y altres per l'estil, enseñava à n' es seu tènre infant à essè sufrit, resignat, y homo de cor noble y generós, y jamay venjatiu.

Quant va essè més grandet l'envià à escòla; perque comprenia que s'instrucció, es sa barrera de sa dolentia y des crimen. No berenava may que no sabés sa llissó, ni tampoch veya cap vici demunt ell qu'antés de que posás rès no l'arrancás, sense plaña es càstich quant se feya necessari, però sempre amb moderació.

Tampoch deixá vestí es seu fiy vanidósament, sinó qu'apropòsit li deya que eran pobrets, y còm à tals, bastava vestínets y decents.

Si volia jugá quant sortia d'escòla poria jugá tres quarts ó una hora; amb aquest fi li comprá una baldufa y una pilota; però tan sòls à dins ca-séua y amb alguns atlòts des gust de sa mare.

Desde molt jovenet li enseñá ses màximes de sa religió, perque sabia molt bé que sens aquestes tot lo demés no serveix de rès; cada dia anava à missa; es vespres, passavan el Rosari y després sa mare li contava qualche fét moral qu'havia sentit contá à sos pares.

En Miquèl se crià un atlòt molt bon pitòt; cad' any feya es seu betlèm, y à devés Sant Miquèl ja li entrava sa curolla d'axecarsé demati per serví misses y si goñava alguns céntims, ja tenia per comprá pastós, xòts y àngels, à fi de que quedás es seu betlèm ben endressat sens faltá un gra à sa dobla; y si li fal-

tavan un parey de reals, sa mare los hìava de bon gust. Sempre li recordava aquella màxima de sa mare de Sant Lluís rey de França; moltes vegades li deya «Fiy méu: jò no tench altre coseta més que tú; t'estim molt; però estimaria més veurèt mòrt dins un baul, que veurèt soyat amb un crim.»

En Miquèl tornà un jove d'uns quinze anys, y era un atlòt modèle; ademés era molt vivarcho y determinat. Un capellà molt rich d'aquell poble, tenguient noticia de sa séua bondat, y sabent que desitjava essè capellá, li pagà sa carrera, y li formà titol patrimonial.

En son temps corresponent En Miquèl digué missa, y aquest dia fonch es primé que sa mare comensà à cuhí aquell gran sementé de góigs y complacències qu'havia sembrades durant sa bona educació des seu fiy.

Morí aquesta bona mare d'una edat molt avansada, després d'havè tengut unes bones veyeses, y En Miquèl li tancà ets seus uys perqu'anàs à descansà en santa pau, còm hey van tots aquells que surten d'aquest mon nets de conciència.

Anem ara à veure còm crià es seu fiy s'altre viuda que s'anomenava Clara, perque'n lloch se veu més es coló blanch còm à dins un fondo negre.

Primerament aquesta mare tenia una estimació molt mal entesa en vés des seu fill. En Jolià (aquest era es seu nòm) era un *avaciat de cò-còu*, que ningú el poria signà; per altre banda li deixava passà tots aquells capritxos que més tard se pagan tan cás. Per paga ella no tenia criànsa des seus pares, y..... ell no hey ha remey, *Qui no'n té no'n pòt donà*.

En Jolià se crià una flasca que no era còsa bona, s'aplegava amb una partida d'estoruells que no feyan petjada bona. Si se bereyava sa mare sempre deya que no temés à ningú; «li haguesses esclafats es morros;» «no compòrtates se rigan de tú;» «pégala y ja heu aclarirèm.» Apenes s'acostava à escòla dos dies en sa setmana; à l'Iglesia no s'hi acostava may; per acabà d'una vegada, En Jolià à n' es deset anys era un vertadé calaveron, tot heu jugava y no hey havia mal vici que no posehís en molt de grau.

Sa mare comprengué, encara que tart, ses males conseqüències de s'educació des seu fiy, no tant per ses repetides instances que rebia de sa gent esteràna còm p' es mal tracto que rebia cada dia y casi continuament.

A la fi la còsa tengué es seu desenlás; En Jolià en feu una de gròssa; la jostícia li posà ses unges demunt, y anà à parà à un presidi devés Ceuta.

Sa séua pobre mare al mitx de ses séues amargures y des seus sentiments, baixà à sa fòssa ántes d'arribá à la mitat des seus dies, víctima des seu mal comportament en s'educació des seu fiy.

Pares y mares: mirauvós à n' aquest miray. Recordau sempre qu'es qui sén-

ten de més pròp ses fatals conseqüències de sa mala educació de sa joventut, son es seus pròpis pares, y teniu sempre present qu'en matèria d'educació regularment *Tal com se sembra se cuy.*

MESTRE GRINOS.

## RELLOTGE METAFORICH DE LA MORT.

Hòmo que corrs per aquí,  
Y no més fas desbarats  
Digasmé: ¿Tú que no saps  
Qué un dia t' has de morir?

I.

Sens dificultat alguna  
La Mòrt te pòt envestir  
Y axò te pòt succeir  
*Abans de tocar la una.*

II.

¡¡Oh!! mortal que no t' agües  
Amb so téu mal procedí.  
¿No veus que te pòts morir?  
*Abans de contá les dues?*

III.

Còm qu'axò no sia rès  
¡¡Morir y da conta a Deu!!  
Qui sap sia en temps tan breu  
*Que no arripias a les tres.*

IV.

Per dies aquest mon pòts batre.  
De La Mòrt pòts té pòch cás  
Però tateix hey caurás  
*Qui sap abans de les quatre.*

V.

Escoltem tú, cristia,  
Que creus La Mòrt molt ensòra;  
Pensa que t' pòt veni s' hora  
*Abans de les cinc contá.*

VI.

Sempre sempre està amb un tris  
Es fil de sa nostra vida  
¡¡Quant prest pòt ser consumida  
*Tal volta abans de les sis!!*

VII.

Llavò lo fet queda fet  
No hey ha mèrit sense vida  
¿Qui t' ha dit que sa partida  
*No sia abans de les set.*

VIII.

Qu' es de trist per un descuyt  
Equivocà aquest gran salt  
Poguent tenir es sobresalt  
*Abans de sentir les vuyt.*

IX.

Mirèt aquest fret disfunt  
Qu' ahí estava devertit  
Y avuy La Mòrt l' ha engolit  
*Abans de les nou en punt.*

X.

No veus que te sabrà greu  
Morí d' una mala mòrt,  
Y aquest mal sense conhòrt  
*Pot esser abans de les deu.*

XI.

De la mòrt qu' hem de morí,  
Ni es quant, no heu sap ningú  
Lo que sabèm ben segú  
*Qu' a les onze pòt vení.*

XII.

¡¡Gran Deu, quin' hora serà!!  
Aquella fatal per mi  
De ses dotze qu' hey ha aquí  
*Una ó s' altre'm tocará.*

Si volèm La Mòrt burlá  
Sens tenir malis resultats  
Estiguèm ben preparats  
Per quant Deu mos cridarà,

MESTRE GRINOS.

## XEREMIADES.

Hem rebut 4 bònors per recullí una llimosna dins sa Rectoria de Palacio el diumenge que vén. Procurarem repartir-los à gent necessitada, y en nòm seu donam les gracies à sa digna persona que fa es bé y caritat sense ostentació com à bona catòlica.

\* \*

A Barcelona hey ha una gran botiga, però molt gran, grandiosa, que s'anomena *El Siglo*, y que vén de tot. Allà ningú concèrta. Cada cosa té es seu preu, y si no agrada la deixan. Y es un horror lo que despatxan desde còses que pareixan impossibles per lo barato fins a altres de molts de cents duros. De cada gènero que ténen n'hi ha per tota casta de gusts y de bosses.

Lo més particular d'aquesta gran botiga es qu'es seus dependents que son molts, redactan un periòdic que se reparteix gratis abont no hey ha més que anuncis de lo que se vén dins *El Siglo* y está escrit d'una manera agradable, perque cada anunci té una forma distinta; ara es una novel·la, ara un epígrama; y veys a lo milló un soneto per anunciar corbates ó una elejía per dí sa casta de recades que vénen.

Aquesta gran botiga, digne d'essevisitada de tot viatgé, està en la Rambla d'els Estudis núm. 5 y carré de Xuclà núm. 10 y 12.

\* \*

A Mallorca una de ses botigues que s'es féta més general, més aparroquia-nada y més surtida de tot gènero, es sa que diuen d'*Els Atòts*, qu'està a n'es carré des Sindicat, (vulgo Capelleria), desde el núm. 2 fins a n'es 10. Es seu

proprietari, Don Juan Montanér, l'ha sabuda àixecá à un punt que nòltros encara no coneixíam perqu'hey ha posat de tota casta de prendes de vestí. Allà hey pòt entrá una persona nuha y en sortirà vestida desde ses calses y sa camínia fins a s'abrigó més complet y ses albaques més hermoses, y si plou durà paraygo y tot; tant si es senó còm si es senyora, tant si es frare còm si es capellà, tant si es nin còm si es véy, tant si es pòbre que no puga gastá còm si es un rich que vòl vestí de lo milló. Lo qu'encara hey reyna dins aquesta gran botiga es el balahit vici de concertà que de cap manera pòden desterrá de Mallorca es botigués sense perjudicarsé à sí mateixos.

¡Quin dia serà aquell que no serèm tan ignorant!

\* \*

En Figuera torna està engabiat.  
¿Que deu tenir de nou? Meèm si durà tant com s'altre vegada aquesta engabia.

## PENSAMENTS.

Sa moneda es la regina qu'avuy comanda, s'influència es sa séua dama d'honor.

Si pobre es sinònim de dolent, rich deu volèr dí criminal al manco.

Sa dôna sense sèbre fè calsa y adobá sa ròba d'els infants, seria còm aquelles barques que se podreixen just devant sa Llonja.

Un poble petit y xarèch sembla à un presidari menudó y véy.

Tota còsa per gran y maravèllosa que sia cap à dins un meló; ¡no cap à dins es nòstro front un cervell que pensa lo més hermos y sublim!

Amb ses plomes de s'animal més tudosa hey han escrit ses obres més discretes y més profitoses; es mèdis més raquitichs pòren servi per ses causes més grans.

Sa virtut y s'enginy son ses ales de sa nostra ànima. Es nòstro cor y es nòstro enteniment vòlen amb elles; si s'enginy falta, topau amb un beneyt; si sa virtut amb un presidari.

Hey ha un llibre qu'enseña molt y ningú hey vòl lletgí; ses séues lletres no son d'or, però en canvi son d'espinés; se diu es llibre de s'esperiència.

Si es rellotge marca la vida que passa, sa conciència deu marcá sa virtut que fuitx.

Aquells que diuen que no hey ha Deu  
los ne prén lo mateix qu'à n' aquells  
cégos que diuen «Jo hey veitx.»

Si trobau un homo que vos diga que  
s'amor no ecsisteix, demanauli si té  
mare.

Una dòna sense virtut es igual qu'un  
llum sens' oli; una dòna sense fè es una  
casa à les fosques.

Aquest mon es una plassa de tòros,  
sòls qu'es públich à poch à poch debai-  
xa es mitx y fa es papé de cavall, un  
derrera s'altre es bòu los fer y els envia  
à l'altre mon. Qui no té pròu fòrça per  
morí noblement, es públich li fa una  
siulada d'aquelles més terribles; sa siu-  
lada es sa murmuració d'aquell que cau.

Enseña més una llàgrima que dèu  
riayes.

Un escritor *ateo* es com un d'aquells  
arbres de la Rambla, molta estufa y  
cap fruyt; sols que no fa ombra y tot.

F. G.

## COVERBOS.

Una quadrilla de segadós se posáren  
à dormí dins s'éra, axí còm ells sòlen fè  
uns embolicats amb sos altres; y l'en-  
demà dematí, quant l'amo vé que no  
anavan à segá, els va aná à despitá (no  
anavan à escarada) y los parlá d'aquesta  
manera:

—Ala, axecauvós! me pareix que ja  
es hora.

—Es vè, (li contestáren alguns,) però  
amb aquesta confusió no mos porém  
axecá, porque no sabèm quines son ses  
nòstres cames ó ses des companeros.

—Esperauvós un poch, ydò, jo vos ho  
diré, (digué l'amo agafant un bastó y  
donant garrotades à tothom.)

Es segadós ja sabéren de qui eran ses  
cames que rebian.

\* \*

Un atlotet foravilé un dia quant se  
confessava, se pegava qualche grapada  
devés es pits; lo qu'advertit p' es cape-  
llá, li féu sa siguent pregunta:

—Digués: ¿y aquests tòchs que t' pe-  
gues, qu'es en senyal de arrepentiment?

Y aquí respongué es foravilé còm un  
piñol de cirera.

—No seiò; es que sabia un niu de  
trequets, y quant venia l'he anat à veure;  
los he trèts, y ara los duch dins sa ca-  
mía, y no més cercan fogirmè.

\* \*

En temps primé quant no hey havia  
carros, se toparen dos arriotés en ets

hostals d'Algayda y tractaren de baratá  
ets ases sense mirarlos dins sa boca.

—Ja está fét, (digué un des dos que  
havia de fè segó à n'es séu ase perque  
li faltavan cinch caixals y quatre dents.)

Féren barrina cap per cap, y, ija'u  
crech!

S'en aná à ca-séua aquest des segó,  
y enseguida contá à sa séua dòna es ba-  
rat qu'havia fét.

—¡Re-bota! (esclamá sa séua dòna  
tota contenta;) ja hauré acabat de fè se-  
gonades.... Aturet, Tomeu, y li darèm  
menjá.

Lí donáren faves, y vejent que remu-  
gava li miráren dins sa boca y la va tení  
més nèta qu'un cap de mort.

## PIGRAMES.

Un avaro brevetjava  
De gran xupadó de sanch;  
Y en sos escrits se firmava  
Mestre Pere Antoni Franch.

Un *ateo* brevetjava  
Que sense religió  
A lo bastant gras estava.  
Y li respongué un seño:  
—Tench un gorá, y dich vè,  
Y el pòt veure si no frissa;  
Que jamay ha estat à missa  
Y está mes gràs que vostè.

Conech un barbe traydó  
Qu'equivöca ses partides;  
Amb sa boca diu mentides,  
Y amb sos brassos té rahó.

MESTRE GRINOS.

## CRIDES

### CORONES DE FLORS

PER ADORNÀ SES TOMBES DES CEMENTERI EL DIA  
D'ELS MÒRTS, Ó ES CUARTOS DE DÓL DE  
SES CASES DE PARTICULARS, EN TOT  
TEMPS DE L' ANY.

D'aquestes corones, totes precioses, n'hi ha  
de semprevives, de pensaments, d'altres flors  
morades y de totes nègres, poguent escuixi entre  
una gran varietat de totes elles.

Se vènen à sa llibreria de Don Pere Jusèp  
Gelabert, carré de s'Imprenta, n.º 2, devòra es  
Pas d'En Quint.

Anaulí prest que no n'hi haurá per qui'n  
voldrà, y no vos n'apanadireu.

## À N' ES FORN DES TEATRO

s' HI VENEN:

**Panetets** p' es dies de Tots-Sants y d' els  
Mòrts; de moltes castes, totes bònes.

N'hi ha de *Yema*, de *Ròsa*, de *Vaynila*, de  
*Llimona*, de *Cañella*, de *Codoñy*, de *Metles*, de  
*Tarònja*, de *Piñonat*.

També hey trobaréu **Massapans** de París,  
de Madrit y Grèchs.

## PORROS-FUYES.

### SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

**GEOGLIFICH.**—Crees que m'en dores de creu.  
**SEMLANSES.**—1. En que té fons.  
2. En qu'hey ha copes.

3. En que surt cada dia.

4. En que n'hi ha de nials.

**XARADA**.....—**Es-co-pi-dò.**

**PREGUNTES**....—1. Ses lletres CEL.

2. Una býa.

**CAVILACIÓ**....—Ordinas.

**FUGA**.—Es catalactins guayan molts de doblés.

**ENDEVINAYA**.—Una céba.

### GEOGLIFICH.



EN TRESCALESTOTES.

### SEMLANSES.

1. ¿En que s'assembla un mal tenor à una gallina?
2. ¿Y un gall à un cavall?
3. ¿Y un cavallé à sa Diputació?
4. ¿Y un sàbi à un asc?

### XARADA

Prima es fruyt d'un cereal  
Que tothom en sol menjá  
Segona se sol cantá;  
Y tercera es musical;  
Es tot per devés Nadal  
Ningun servici mos fa.

MESTRE GRINOS.

### PREGUNTES.

1. ¿Quin es s'ofici que no es pòt morir de fam?
2. ¿Quin es s'ofici qu'es més que llet?

### CAVILACIÓ.

#### CAN RAMPE

Compòndre amb aquestes lletres un llinatge.

EN PEPET.

### FUGA DE CONSONANTS.

a. a. .ll. a. .e..a

### ENDEVINAYA.

En fan à fòrça de fòch  
Y sense fòch no tench vida  
M' agrada es fòch fòrça mida  
Quant no'n tench acab es jòch.

MESTRE GRINOS.

(Ses solucions dissapte qui vé si som vius.)

27 OCTUBRE DE 1883

Estampa d'En Pere J. Gelabert.